

Baebele ya bana  
E tlesa



Legodimong,  
gaeng lere  
botse la  
Modimo



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Lazarus; Alastair Paterson

E lomagantswe ke: Sarah S.

E phetotswe:


E ntshitswe ke: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2020 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela  
kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.




E rile Jesu a phela mo lefatsheng, o ne a bua le ba rutwa ba gagwe ka ga legodimo. O ne e bitsa legae la ga rara, ebe are, go na le ma madulo a magolo kwa



teng. Legodimo le gae le le golo le lentle thata go feta mo lefatsheng.



Jesu are, kea go lo bankenyetsa  
felo, ga ke tsamaya go le  
bankanyetsa ke tla boela  
morago gape  
go lo  
tsaya.



Jesu o ile legodimo morago ga go  
tsoga baswing, ga barutwa ba gagwe  
ba mo lebeletse a amogelwa ke maru.



Ba keresite ba gagologelwa di  
tshepiso tsa ga Jesu gore  
o tlo boa gape. Jesu  
o rile o tla tla ka  
tshoganyetso mo re  
sa mosolofelang.



**GONOBJALO LE  
MODIMO**




Jaanong ka ba keresite ba ba swang  
pele a boa? Baibele ya re  
batla ya go Jesu. Go swa  
mo nameng ke go  
phela le morena.



**GONOBJALO LE  
MODIMO**



Tshenolo, buka ya bofelo mo baibele,  
e re bolelela ka bontle jwa legodimo.  
Se sentle ke gore legodimo ke legae  
la Modimo. Modimo  
o gongwe le gongwe,  
mara bogona ba  
gagwe bo ko  
legodimong.





Baengele le batho bamagodimo  
ba galaletsa Modimo  
kwa legodimong, le  
batho botlhe ba ba  
swileng ba  
galaletsa  
morena  
le bone.



Ba opela di pina tse dintle go mo  
galaletsa. Ba opela  
sefela se sesha ba re;  
Go go tshwanetse go  
tsaya lokwalo le go  
kanolola  
dikano tsa  
lone, ka o  
tlhakilwe;  
...




... mme batho ba ditso tsothle le  
ba dipuo tsothle le ba  
merafe yotlho wa ba  
rekololela Modimo  
ka madi a  
gago, ...



... wa ba dira dikgosi le baperesiti  
ba Modimo wa rona ba  
ba tla busang mo  
lefatsheng.



Mafoko a bofelo mo baibeleng a bua  
ka ga Jerusalema e ntsha, e dirilwe  
ka matlapa a kwa go dimo thata  
a gauta, a



patshima  
godimo le  
fatshe.




dikgoro tse digolo tsa legodimo ga  
nke ditswalwa, a re tseneng re bone  
gore go gontle  
jaang ...  
heela!




legodimo le lentle tota mogare.

Lefelo la teng le dirilwe ka gauta, le  
di tsela tsa teng  
di dirilwe  
ka gauta.




Noka e entle ya metsi e elela go tswa boteng jwa Modimo. Gaufi le noka, go nna le setlhare sa bo phelo, e le setlhare sa ntlha mo tshimong ya etene.







Setlhare sena se bo tlhokwa  
thata, se ntsha maungo a le 12 a  
farologaneng kgwedi engwe le  
engwe. Le matlhare a sona a tliša  
pholo mo di tshabeng.




Legodimo ga le tlhoke letsatsi  
kgotsa ngwedi gore go kganye.  
Kgalalelo ya gagwe e tletse ka  
lesedi. Ga go nke go nna bosigo.



Le diphologolo kwa legodimong di  
farologane thata. Tsotle di rutilwe  
sentle ebile di bo tsalano, di ja  
tlhaga tsotlhe.



Le di Tau le tsona di ja jaaka di kgomo. Morena are, "Di ka se senye mothabeng yame e boitshepo".



Ga re lebeletse, re lemoga dilo tse  
di se yong kwa ledimong. Ga  
gona mafoko a  
galifisang.

Ga gona  
motho

o o

lwang

le o

mongwe

kgotsa o iponang.



Ga gona di notlolo mo me jakong, ka  
gonne ga gona magodu. Le  
dinokwane

ga di  
teng.

Ga  
gona  
sebe kwa  
legodimong.






Kwa legodimong  
le Modimo ga gona  
dikeledi. Di nako tse  
dingwe, batho ba lela,  
ba utlwile botlhoko  
thata mo bo phelong.  
Mara kwa legodimong,  
Modimo o tla ntsha  
dikeledi tsa bona.




Ga gona leso kwa legodimong gape.  
Batho ba Modimo batla phela go sa  
feleng le morena.

Ga gona  
botlhoko,  
ga gona  
go lela.






Ga gona malwetsi, ga gona menate,  
ga gona maso. Mongwe le mongwe  
o itumetse go  
sa feleng le  
Modimo.



Bontle thata ke gore, Legodimo  
ka la ba simane le ba setsana (le ba  
bagolo) ba ba dumetseng go Jesu  
Keresete jaaka morena  
le mo pholose wa  
bona ebile ba  
mo obamela  
jaaka morena  
wa bona.



Kwa legodimong, gona le buka e e  
bidiwang buka ya kwana ya bophelo.  
E tletse ka maina a batho. A o itsi  
gore ke maina a bo mang a  
kwetsweng mo bukeng  
eo? Ke a  
botho botlhe  
ba ba beileng  
Tshepo mo go  
Jesu. A leina  
la gago le teng?



Mafoko a bofelo a baibele ke  
mafoko mantle a go memiwa kwa  
legodimong. "Mowa O boitshepo wa  
re, 'Tlayang!'



A o o utlwang are 'Tlayang!' A o  
o nyorilweng a tle. Le mongwe le  
mongwe yo a eletsang, a tseye metsi  
a bophelo  
le fela."



Legodimong, gaeng lere botse la Modimo

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,  
Baibele,

e fitlheletswe mo

Johane 14; 2 Bakorinthe 5;  
Tshenolo 4, 21, 22

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."  
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena, o tla phela le ena go ya bosakhutleng.





Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo: Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kete ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

